

# N kèra dèmè baarakèla ye cogodi, ani a sariyaw ye jumè ye

1




N tun bè ka n'ka baara kè.

2




N ka gnèmôgô ye nafolo dô sôrô  
dignèforobatônba fè yaasa ka dèmè  
don môgô minnu bè gèlèya kônô ma.

3



Sisan, Dignèforobatônba (ONU) ka o  
wari dô de bè ka kè ka n sara.

4



Halisa n bè o baara kelen de kè,  
nka sisan n bè dèmèlibaaraw kè  
wa kabila bè n dôn ni o de ye.

O de la n ka kan ka sariya minnuw bè boli dèmè baarakèlaw bèè kan labato.  
Komi sisan n ye dèmè baarakèla dô ye, n ka kan ka sariya minnuw labato:

1

An man kan abada ka cènimusoyakèli, walima  
ka cènimusoyawalew lagninin mômô dô fè  
barisa an ye baara dô kè u ye.




2

An man kan ka sôn abada ka sungurunbaw  
ta walima ka mômô sara walasa ka  
cènimusoya kè a fè, hali ni a nila an na.



3

An man kan ka cènimusoya kè abada ni denmisènninw ye. Mògô o mògô sii bè san 18 (tani seegi) duguma, o ye denmisènnin ye.



Ni n ye o wale ninnu dô ye, walima ka ko mèn, ani hali ka siga a dô la, n ka kan ka o ko fô. N tèn a fè gèlèya ka don n ni n'ka cakèda cè.

A gnèfô yan



World Food Programme



TRANSLATORS WITHOUT BORDERS

